

UPRAVA POLICIJE, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ulica La Benevolencija broj 16, koju zastupa policijski komesar, Generalni inspektor policije Nusret Selimović, (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, ID broj: 4202574310004, koga zastupa direktor Vaszi Andor Alex (u daljem tekstu: Dobavljač)

Zaključili su:

UGOVOR O REDOVNOM ODRŽAVANJU MOTORNIH VOZILA MARKE ŠKODA U GARANTNOM ROKU

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Škoda u garantnom roku, za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Nabavka je izvršena putem otvorenog postupka, na osnovu Odluke broj 02-11-4-3135/20 od 10.08.2020. godine.

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Dobavljača, odredbama Okvirnog sporazuma broj 02-11-4-3135-7/20 od 02.10.2020. godine i stvarnim potrebama Ugovornog organa.

Ponuda broj PIA-267/20-S.H. sastavni je dio ovog ugovora.

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 10.000,00 (desethiljada i 00/100) KM bez PDV-a.

Usluge iz člana 1. ovog ugovora će se izvršavati sukcesivno, prema narudžbama Ugovornog organa, u zavisnosti od potreba Uprave policije.

Dobavljač se obavezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tokom cijelog ugovorenog perioda i da će pod istim uslovima u periodu trajanja ovog ugovora pružati usluge redovnog održavanja vozila u garantnom roku za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Član 3.

Usluge redovnog održavanje motornih vozila marke Škoda u garantnom roku vršit će se na adresi servisa Dobavljača.

Član 4.

Ugovorni organ će ugovorenu cijenu plaćati Dobavljaču u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture, na tekući račun Dobavljača.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će u roku od deset (10) dana od dana obostrano potpisanog ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u predviđenom roku ugovor se neće smatrati zaključenim.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da će:

- Stručno i kvalitetno obavljati usluge održavanja motornih vozila Ugovornog organa u garantnom roku
- U roku od 24 sata od momenta najave od strane Ugovornog organa, motorno vozilo uzeti u rad
- Na svom lageru obezbjediti neophodne rezervne dijelove za održavanje vozila uz prethodno dostavljenu specifikaciju Ugovornog organa
- Sve intervencije na vozilima Ugovornog organa vršit će se u skladu sa uputama proizvađača istih
- Vršiti preventivne preglede motornih vozila i obavezan je voditi ažurnu evidenciju o izvršenom redovnom održavanju, preventivnom pregledu vozila kao i o zamjenjenim rezervnim dijelovima, odnosno navedeno evidentirati u servisnoj knjižici za svako pojedinačno vozilo
- Ugovorenu uslugu izvršiti u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, propisima, standardima i normama kvaliteta koji važe za vrstu usluga koje su predmet nabavke.

Član 7.

U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge, za svaki dan kašnjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe. Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 8.

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Strana u ugovoru pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obaavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 9.

Dobavljač se obavezuje da će usluge pružati u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa u pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene usluge.

Ugovorni organ je dužan dostaviti pismeno obavještenje o svakom propustu Dobavljača.

Ugovorni organ će utvrditi razuman rok za ispravak propusta Dobavljača u smislu izvršene usluge.

Član 10.

Ugovorni organ zadržava pravo raskida Ugovora ukoliko izvršena usluga u smislu kvaliteta i svih drugih elemenata ne bude u potpunosti odgovarala uslovima iz prihvaćene ponude Dobavljača. Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor i prije njegove realizacije, ukoliko se jedna strana ne bude pridržavala njegovih odredbi, uz prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih po ovom ugovoru. Otkazni rok je 15 (petnaest) dana, a po isteku ovog roka ugovor se smatra raskinutim. O otkazu ugovorne strane se obavještavaju pismenim putem.

Član 11.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke Ugovornog organa, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog Ugovora, odnosno od početka realizacije ovog ugovora.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da sva eventualno sporna pitanja rješavaju dogovorom, štiteći obostrane interese. U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješenja eventualno nastalog spora, utvrđuje se nadležnost Suda u Sarajevu.

Član 13.

Ovaj ugovor izrađen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka ugovorna strana.

Član 14.

Ovaj ugovor je zaključen, kada isti potpišu obje ugovorne strane i traje do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže do isteka važenja Okvirnog sporazuma.

DOBAVLJAČ
PORSCHE INTER AUTO BH
d.o.o. Sarajevo

direktor Vaszi Andor Alex

UGOVORNI ORGAN
MUP KANTONA SARAJEVO
UPRAVA POLICIJE

POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Nusret Selimović

Broj: PIA-U-435/21

Datum: 30.11.2021.

Broj: 02-11-4-3135-9/20

Datum: 23.11.2021. godine